


# MPR SNAPSHOTS

Ang *visual summary* sa Disyembre 2025 Monetary Policy Report

## Desisyon Kabahin sa Monetary Policy niadtong 11 Disyembre 2025



Gipa-ubsan sa BSP ang nag-unang *interest rate* sa BSP nga mao ang *target reverse repurchase rate* og 25 basis points ngadto sa **4.5 percent**. Nagtuo ang BSP nga ang pagpaubos sa *interest rates* makahatag og dugang suporta sa mga kalihukan sa ekonomiya taliwala sa mga isyu kabahin sa pagdumala sa gobyerno nga nakaapekto sa mga panginahanglan o *demand*.

### Mga rason sa maong desisyon

- Nagpabiling kontrolado ang *inflation outlook*.
- Ang pag-ubos sa kumpiyansa sa mga negosyo tungod sa mga kabalaka sa pagdumala sa gobyerno.
- Ang kawalay kasiguruhan nga palisiya sa kalibutanong patigayon padayong nagpahinay sa pagtubo sa ekonomiya.
- Ang mas ubos nga *interest rate* makatabang sa paglambo sa ekonomiya.

### Unsa'y kahulugan ani para nimo?



Gipakunhod sa BSP ang RRP rate.



Posibleng moubos ang *interest* sa pautang sa mga bangko.



Mahimong madasig ang mga negosyo ug mga panimalay nga manghulam pa og daghan.



Posibleng mosaka ang pamuhunan sa mga negosyo ug konsumo sa mga tawo.



Mamahimong malambuan ang kinatibuk-ang kalihukan sa ekonomiya.

**Kung ubos ug hinay ang pagsaka sa mga presyo sa mga nag-unang palaliton, kini makahatag og kumpiyansa sa mga negosyo ug panimalay nga mangutang ug mamuhunan. Makatabang usab kini sa pagpalig-on sa produksyon ug makasuporta sa pagpalambo sa ekonomiya.**

## Unsa'y atong lauman sa mga presyo?

Gilauman sa BSP nga ang *average inflation* magpabilin sulod sa target nga 3.0 percent  $\pm$  1.0 percentage point.

2026 - 3.2% ✓

2027 - 3.0% ✓



Ang mga ekonomista sa pribadong sektor naglaum usab nga ang *inflation* magpabilin sulod sa target.

2026 - 2.9% ✓

2027 - 3.0% ✓



Nagpakita kini og taas nga kumpiyansa nga ang *inflation* magpabiling kontrolado sa sunod nga mga katuigan.



# Unsa'y posibleng makaapekto sa mga presyo?

Ubay-ubay ang mga hinungdan ngano nga motaas o moubos ang *inflation* kumpara sa gitakda.

## Supply shock na senaryo

(Mga hinungdan nga makapasaka sa presyo nga mas taas pa kumpara sa gitakda)



mas taas nga bayranan sa kuryente



mas taas nga taripa sa bugas



mas taas nga suweldo



dili maayong kahimtang sa panahon



mga panghitabo sa gawas sa nasud



base effects

## Demand shock na senaryo

(Mga hinungdan nga makapakunhod sa presyo nga mas ubos pa kumpara sa gitakda)



mas hinay nga pagtubo sa pamuhunan tungod sa mga isyu kabahin sa pagdumala sa gobyerno



nagpadayon nga kawalay kasiguruhan sa mga palisiya sa kalibutanong patigayon

**Kini gibantayan pag-ayo sa BSP aron masiguro nga ang mga presyo sa mga palaliton ug serbisyo magpabiling kontrolado.**

# Kumusta ang dagan sa atong ekonomiya?

Mas hinay ang pagtubo sa ekonomiya sa mubo nga panahon, magpabilin kining kasarangan hangtod sa tuig 2026, ug gilauman nga mukusug pagbalik kini sa tuig 2027.

## Pipila ka mga hagit mao ang:



paghinay sa kalihokan sa konstruksyon ug pamuhunan tungod sa mga isyu kabahin sa pagdumala sa gobyerno.



mas huyang nga kumpiyansa sa mga negosyo ug konsumidor



mga pagkabalda tungod sa kahimtang sa panahon



pagsaka sa suweldohan ug mas taas nga kita sa mga panimalay



pagtaas sa gastuhan sa gobyerno



mas taas nga produksyon sa agrikultura ug positibo nga *net exports*

## Bisan pa niini, adunay pagtubo sa ekonomiya tungod sa:

# Unsa ang sunod nga lakang sa BSP?



Pagbantay sa dagan sa inflation ug pagtubo, taliwala sa mga nakitang risiko o hagit nga makaapekto sa dagan sa ekonomiya



Pag-usab sa mga monetary policy settings sa BSP

